

Table 4.1
Sampling Rationale for June 2004

Well ID	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sampling
													Frequency:
DOM-2		NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
FO-8	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
FO-17	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
FO-22		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
FO-J1												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
FO-J1, EP	NS	NS	NS		NS	As needed							
HS-2	NS											Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
HS-3	NS		NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
I10-2												Yes	As needed
I10-4	NS									NS		Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
I10-5	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	As needed, once annually
I10-7	NS	NS		NS	NS	NS			NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
I10-7-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS	As needed
JW-6		NS	NS		NS	NS	NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
JW-7		NS				Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05						
JW-8	NS					Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05						
JW-9												Yes	Qtrly
JW-9-A2*	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS	NS	As needed
JW-12		NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS		NS	As needed, once annually
JW-13		NS	NS	NS	NS		NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually
JW-14												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
JW-14-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS	As needed
JW-26	NS	NS		NS								Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04
JW-27	NS		NS	NS	NS	Yes	As needed, once annually						
JW-28	NS				Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05							
JW-29	NS					Yes	Qtrly, 1 year thru Jun 04						
JW-30	NS	NS	NS	NS	NS	NS						Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-1												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-2												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-2/LS-3-A1	NS	NS	NS	NS		NS		NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)
LS-3												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-2/LS-3-A2	NS	NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)								

 VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.

 VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.

 VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.

 This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months.
A1 - after GAC canister #1
A2 - after GAC canister #2
*JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.

 Yes To be sampled in June 2004.

 FT First event for sampling by CSSA.

 NS Not sampled for that event.

 No VOCs detected. Sample on an as needed basis.

**Table 4.1
Sampling Rationale for June 2004**

Well ID	Sep-01	Dec-01	Mar-02	Jun-02	Sep-02	Dec-02	Mar-03	Jun-03	Sep-03	Dec-03	Mar-04	Jun-04	Sampling
													Frequency:
LS-4												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-5												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-6												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-6-A2				NS	Bi-annually (Mar & Sept)								
LS-7												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
LS-7-A2				NS	Bi-annually (Mar & Sept)								
LS-7-NP	NS	NS	NS	NS	NS	NS		NS	NS	NS	NS	NS	As needed
OFR-1	NS											Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
OFR-2	NS	NS										Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
OFR-3												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
OFR-3-A2	NS	NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)								
OFR-4	NS			NS		NS	As needed, once annually						
RFR-3	NS			Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04								
RFR-4	NS		NS	As needed, once annually									
RFR-5	NS		NS	As needed, once annually									
RFR-6		NS	As needed, once annually										
RFR-7		NS	As needed, once annually										
RFR-8		NS	Yes	As needed, once annually									
RFR-9			NS	As needed, once annually									
RFR-10												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
RFR-10-A2				NS	Bi-annually (Mar & Sept)								
RFR-10-B2				NS	NS	NS	NS	NS		NS		NS	Bi-annually (Mar & Sept)
RFR-11												Yes	Qtrly, 1 year thru Mar 05
RFR-11-A2				NS	Bi-annually (Mar & Sept)								
RFR-12												Yes	Qtrly, 1 year thru Dec 04

Total samples to collect June 2004:	33
Total Pre GAC	33
Total Post GAC	0
First Time Samples	0
Total number of samples:	33

Red VOCs detected are greater than 90% of the MCL. Monthly sampling, followed by quarterly sampling after GAC installation.

Orange VOCs detected are greater than 80% of the MCL. The well will be placed on a monthly sampling schedule.

Yes To be sampled in June 2004

Yellow VOCs detected are less than 80% of the MCL (<4.0 ppb and >0.11 ppb for PCE & <4.0 ppb >0.14 ppb for TCE). Four quarters of concentrations below the MDL detections will be necessary to remove the well from quarterly sampling.

Light Blue This well has a GAC filtration unit installed by CSSA. Post GAC samples are collected every six months.
A1 - after GAC canister #1
A2 - after GAC canister #2
*JW-9-A2 is the well owner's filtration system, not a CSSA-installed GAC.

FT First event for sampling by CSSA.

NS Not sampled for that event.

Green No VOCs detected. Sample on an as needed basis.